

Usa ka Matam-is nga Kahumot sa Diyos

Yabeng Bersikulo: “Ang iyang mga tinae ug ang iyang mga bitiis pagahugasan niya sa tubig: ug ang sacerdote magasunog sa tanan sa ibabaw sa halaran, aron mahimong halad-nga-sinunog, usa ka halad nga hinimo pinaagi sa kalayo, sa usa ka kahumot alang kang Jehova.”

—Levitico 1 bersikulo 9

***Pinili nga Kasulatan:
Levitico 1 bersikulo 1 hangtod 17***

ANG SIMBOLISMO NGA GIPAKITA sa sentido sa pagpanimaho gigamit sa Kasulatan sa pagpahayag sa hunahuna sa sakripisyo ug debosyon. Sa Mga Taga-Efeso 5 bersikulo 2, ang apostol nag-ingon, “Paglakaw diha sa gugma, ingon nga si Kristo usab nahigugma kanato, ug naghatag sa iyang kaugalingon alang kanato nga usa ka halad ug usa ka halad ngadto sa Dios alang sa usa ka maamyon nga baho.” Pinaagi niini nga pinulongan, gipahinumdoman ni Pablo ang atong mga hunahuna ngadto sa mga serbisyo sa Tabernakulo sa Israel diin, maylabot sa mga seremonyas niini, ang insenso gisunog diha sa Bulawanong Altar diha sa Balaang lawak, ang baho niini mituhop lapas sa ikaduhang tabil ngadto sa Labing Balaan. Ang mga instruksiyon niini nga buhat nag-ingon nga kinahanglang adunay “walay kataposang insenso sa atubangan ni Jehova sa inyong mga kaliwatan.” Exodo 30 bersikulo 1 hangtod 8

Ang mga direktiba nga nagdumala sa mga serbisyo sa Tabernakulo tukma kaayo. Sa Adlaw sa Pagtabon sa Sala sa Israel, si Aaron, ang hataas nga saserdote, nagdala sa dugo sa halad-sa-sala ngadto sa Labing Balaan aron isablig sa lingkoranan sa kaluoy. Apan, una pa kini buhaton, kinahanglang sunogon una ang insenso sa Bulawanong Altar aron ang aso ug baho niini makasulod sa Labing Balaan sa dili pa moagi si Aaron ilalom sa tabil. Kon indi ini himuon, mapatay sia samtang nagasulod sia sa Labing Balaan. (Levitico 16 bersikulo 11 hangtod 14). Ang aso ug ang baho sa nagdilaab nga insenso maoy ebidensiya nga ang buluhaton sa paghalad hustong nahimo ug gidawat sa Diyos.

Ang mga halad nga mananap nga gisunog sa Brazen nga Altar giisip usab nga usa ka “tam-is nga kahumot alang kang Jehova,” ingon sa gipakita sa atong Yabeng Bersikulo ug sa konteksto niini. (Levitico 1 bersikulo 5 hangtod 9). Ang karne, o lugas, nga mga halad, kon sunugon sa halaran sumala sa mga instruksiyon sa Ginoo, sa susamang paagi giisip nga usa ka “tam-is nga kahumot.” Levitico 2 bersikulo 1 hangtod 9

Ang naunang mga seremonyas sa Israel nga giisip nga usa ka “tam-is nga baho” tanan nagpunting sa lainlaing paagi sa ministeryo, pagkamasinugtanon, ug halad ni Jesus, nga mikayab ngadto sa Diyos ingong “tam-is nga baho.” (Efeso 5 bersikulo 2). Ang gipahinungod nga mga sumusunod sa Agalon gidapit usab sa pagsakripisyo ug pagpabunyag ngadto sa kamatayon ni Jesus. (Roma 12 bersikulo 1; 6 bersikulo 3 ug 4). Ang buluhaton sa pagsakripisyo sa Kristohanon gitumong ilabina alang sa mga isigka-membro sa “lawas ni Kristo.”—1 Corinto 12 bersikulo 12 hangtod 14 ug 27

Sa Mga Taga-Filipos 4 bersikulo 18, si Apostol Pablo, nga naghisgot sa ebidensiya sa sakripisyo sa bahin sa simbahan sa Filipos sa pagpadala kaniya og gasa samtang nabilanggo sa Roma, mitawag niini nga “usa ka baho sa matam-is nga baho, usa ka halad nga dalawaton, makapahimuot sa Dios.” Dinhi kita

adunay awtoridad ni Pablo mismo alang sa paggamit sa mga leksyon sa Israel's Tabernacle ngadto sa simbahan. Gipakita niini, dugang pa, nga gisulayan sa Diyos ang pagkasinsero sa atong pagpahinungod kaniya pinaagi sa kinasingkasing nga pagsakripisyo ug pag-alagad sa usag usa.

Ang simbolismo sa sentido sa pagpanimaho kinahanglang makatabang kanato sa pag-ila tali sa tinuod nga debosyon sa Diyos ug sa pag-alagad lamang sa ngabil. Diin dili kita makamatikod ug “baho” sa sakripisyo, lagmit mahibulong kita kon unsa ka lalom ang Kamatuoran nga nagkupert sa atong espirituwal nga kinabuhi. Ang atong panan-awon sa Kamatuoran kinahanglang magpadayag sa pribilehiyo sa sakripisyo ug pag-alagad alang sa uban, ug ang atong kasingkasing nga debosyon ngadto sa Ginoo kinahanglang mopadali kanato sa paghatag sa atong kinabuhi aron ang uban mapanalanginan. Sa ingon, ang matam-is nga baho sa atong debosyon mahimong kusog. Juan 15 bersikulo 13; 1 Juan 4 bersikulo 7 hangtod 11